

САНА ОЛОХ

ЧУРАПЧЫ
ОРОЙУОНУУ
КАБЫАТА

ХАБЫАТ
1931 СЫЛ АЛТЫННЫ
15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

№ 119 (7504) ♦ 1993 сыл. Алтынны 7 күн. Чэппинер ♦ Сыаната 25 солкуобай

Хаһаайынныырга үөрэнэбит

БЭЙЭ БАҢЫН БИЛИНЭЭРИ...

Саха информациянай сулууспалара биллэрэллэринэн, кэлин кэмгэ бааһынай хаһаайыстыбаларынан бары утараата. Ити, туох-ханнык миннэ, экономическай туруга суох быһыы-майгы дүрүнээттигэр, үп-харчы эргийбэттэн дьон сабадаллар.

Оттон оройуонига бу хамсааһын бастагы ылбыт тэтимэ кыраты да мөл-төөн көрбөт. Ону миастар дьон бааһынайынан ым-сыыран-бааран туран барар көрдөрөр. Оройуонига бааһынайдар, чааһынай бас билин баһыйар. Быһылгы кыстыкка баар сүөһү 70 бырыһыана чааһынай хаһаайыстыбаларга туруоруллар. Бааһынайынас регистрацияла илэк, ол эрэри хаһаайынааһын бу көрүгүн талаи тарина, үлэли сылдыаччылар эмэ бааллар. Олор-тон биридэрин, Хоптободо олохтоох А. А. Иванову көрсөн кэпсэтэбин.

— Быһыл хаас совхоз арахсытыгар нолдэктивнай предпритиенан барар ордорбут хоптободор «бааһынайынан барабыт» дьон турбуппут, үтүспүт сүөһүгэ, сиргэ, техинаада пайын ылан таримитинэн барбыппыт. Бигини «Дагдай» дьон ааты ылынан тусна хаһаайыстыба буолуппут. Өссө да оройуон дьалалатынан регистра-циялана илиппит. Ону дьэ бу күнүгэ кэпсэтэбит, — диир Афанасий Афанасьевич.

Кини этэринэн, сага регистрацияны күүтэр хаһаайыстыба хас да эбит. «Дагдай» хаһаайыстыба салайааччыта — кини бэйэ-тэ. Урут тракторист эбит. Бу нэрэ-саварат, үп-харчы туруга суох кэмгэр бааһынайынан барыһын тодо талбыттарын лаппы-лан ыһытабын. Онуоха кини, «Бэйэбит нинибитигэр үлэлибит. Оттон онук буолла да эранэринг — бэйэ-гэр күүһүг, сатабыһыг. Хаһаайын буолуохха, онуо-ха үөрөннөххэ наада. Дьэ ол эрэ кэнигтэн чөмөх-төбөр сөн», — дьон бүгүн эрэ санаабата иэ санаа-тын тодо таһыр.

Бу кун уота сиэбит, бу-һуу-хатыы көрүгүгэ сө-

көргөһөччү сөһүнэ бэрт оруннаах, үлэ, былаан эл-бэх. Кини хаһаайыстыбата 10 дьэ кэргэнн түмэр, 12 үлэнигтээх. Тэринилэрэ эмэ уратылаах. Атыттар курдук совхозтан ылбыт сүөһүлэри барытын хол-бооботтор. Хас биридн кыттыһар мал сүөһүнэн пайыттан 2-лин ынаар ынаа уонна биер оччо ынараи биэрбит. Сылгы-нан пайдарын предприти-етелара өссө да биэрэ илик. Ынах сүөһү сайы-нын Мыйлымаада сайы-лаабыт. Киминин дьөлө-ригэр көрөллөр. Онон бу күнүгэ хотоннорун кэпсэтэллэрэ үмүрүйөх-тээх. Ол биричинилээх. «От аһылып кэмчигинэ итиннэ суоттаныбыт. Бэйэ кэпсэбэр булуммут отуттан тиксидиннэрэри, бэриһиннэрэри. Иккис-тинэн, анаан манньыксыт эгин суох», — диир хаһа-айыстыба салайааччыта.

Хаһаайыстыба учуоту-гар, туттарар үтүгэр, эти-гэр дьэ бу 40-ча ыныһык, ыныр эппиттэнигтээх. Онон ураты сүөһүнэн пай-дарын дьэ кэргэн хай-дах ынара бэйэтин үтүө көнүлэ, баар, иттии, ба-дар, тутуунун. Сиргэ пай-дарын, ол эбэтэр бири-дин бэйэлэрэ 8,6 гектарда-рын, олорчутун хаһаа-йыстыбага туран бирид-тэр. Оттоон ити сирдэри-тэн быһыл 20-чэ тонна-лаахтар. Итиннэ эбин Нуотараа 10 тоннаы софотуопкалаабыт т и р а баар. Ону атыттары кытта эсеноа кыттыһан оттоон өлүү-чаас ылбыттар. Ол син-биир тийбэт. Өссө 10 тоннаа ассоциацияларын нөүгө сайаатка түһөрбөт-тэр, атыттыгар ыларга. Ол эрэри ити сыанатыгар уонна тиллэнигэр көмө эрэйэллэр. Ол суох буо-лааһына, баар онно эрэ суоттанан сүөһү тутан ба-ран, өнгөн уратыларын тутуохтаахтар. Бааһынай хаһаайыстыба, быһыты-нан регистрациялана илик дьонго ссуда эгин көрү-лэ илгэ итинник күү-йэр.

Уотсайынан, сага тари-нэр дьонго кыһалда хан-на барыһы, баар бөдө. Сыл-гыга ити пайдарын ыла-илыктар. Арыһы улахан хаһаайыстыба буолалла-

рынан техника өртүттөн, 2 МТЗ тракторга уонна биер ДТ тракторы атын иккис хаһаайыстыбаны кытта хардарыта туһанар-га тиксидиттэр. Оттон ав-томашинна үлэлиллэ илик. Кэпсэбэр итинэн мунурдам-мат. Бу сааһыттан тут-тарбыт үтүгүн, этэрин кэпсэтэллэспиттара эрэ баар. Төлөбүрүн оройуон-нааагы эт-үүт комбината захса илик. «Тутатына тө-лөһөн иһэллэр буоллар ханнык. Кэргэттэрбит, со-рохтут атын тарилаларга үлэлиир буолан эрэ, кэи хамнастанан олоробут. От-тон бааһынай хаһаайысты-батыгар үлэлиирччилэр та-ринилээхтэн тугу да захса илгиттэр, ссуда эмэ суох», — диир хаһаайын. Өссө, атанна дараган эттэххэ, бородуускуйаны туттар-быт-туттарбатах биер муос-таага тураллар. Ол сыра-лаах үлэбэ көбүлээбэтэ-биллэр. Холобур, «Баа-һынайдар дэнэччилэр бо-родуускуйалара суох, көр-дүүлэрин, көмөлөһүннэр-рэллэрин эрэ ааһар дьон эбит» дьон саба быраа-ан тойоннохун итинтэн.

Нэһиликкэ, оройуонига баар бааһынай ассоциация-лара кыалларынан көмө-лөһөллөр. Холобур, сүөһү хас биридн төбөтүн ах-сын кэлбит көмө харчыны бөһөн, соларна таһы-тыгар кинилэрбиттэр. Эһи-хэ пайга бачча соларна, уматык тиксэр дьон аа-дан-суоттанан туһанарал-лар. Бу — көмө. Ассоциа-циялар от, комбикорм, уматык кэлиниги конту-руонга туталлар. кинилэи тариллалар.

Хоптободор, ол иһигэр бу көпсүр «Дагдай» ха-һаайыстыбаны бүгүн баа-һынайынан барыһына биридэ санаатаахха, күүһү-кыааы аһара бытарытын курдук. Ол үрдүнэн, дьон тодо эрэ чааһынайынан ба-рарга талаһар. Ол бири-чиннэтэ — элбэх буолуо. Олоргон Афанасий Афа-насьевичтан бирикн ойдоон хааллым: нөүгүл ылбычча бэйэни бөрүбалаһан, үө-рөнөн дьон хаһаайыһыны сананар баа сыһа ула-хан. Дьону ыһан-кэрдэн үлэлигэр, ыһан биригити ыһыһыһыһар көм ааспыт.

С. СМЕРНИКОВА.



Москва. Столица пе-чарилларымтан биридэ-тэр сүүнэ улахан батонна-ры астааһыны садалаабы-та. Сыаната даһаны онно дьүөрэллн буоллаа эбэт. Хата, маллыи килиэп да-бигисе курсуйбат дьаллар. Сыл устата да сибидэй-дин син сылдыаахха сөп үһү. Балаһа хааччынан көбүлэргэ дьэ, бэрт.

РИТА — ССТА фотота.

Саха Республикатын Президентэ М.Е.Николаев 1993 с. алтынны 4 күнүгэр радионан уонна телевиде- ниенэн республика гражданнарыгар ыгырыыта

Ытытабыллаах бар дьонун!
Үтүө нэдэни көрбүт Россия үрдүнэн, демократия дьылбатын үрдүнэн өлүүлээх куттал суоһаата. Политическай авантюристар Москвага улахан суолта-лаах государственнай объектарга сибидиһиллээх са-быта түһүүтэри өлөртөөтүлэр. Дьон өлүүлэрэ-эм-сэбэлээһиннэрэ бааллар. Российскай Федерация Президентин Ыйааһынан Москвага ыксаллаах бала-һыанна биллэриллинэ, столицага сэринлэр кэлэ-рилиннэлэр.

Бу чаастарга хас биридн чэббинэй киһи Ада дойду дьылбатын иһин, тус бэйэтин дьылбатын уон-на оһолорун итиннэ чугас дьоннорун дьылбаларын иһин дьиксинэр.

Үөскэбэит быһымтан-майгыттан тахсар суоһ биригэ — сепаратизм уонна реакция күүстэрин кыи-риллэрин-тахсыһыларын утары Российскай Федера-ция Президентин уонна Правительствотын сорунуу-лаах дьайыһыларымгар, норуот демократияны туруу-лаһан хаалларар иһин бигэ быһаарыһымытыгар көс-төр.

Саха Республикатын салалтатын позицията биер — бигини политической утарыта турсууну күүс өр-түнэн быһаарыһыны утарыбыт, хаан тохтуутун утары-быт.

Ытытабыллаах биер дойдулаахтарым!
Бу дойдуга дьиксиннэриһиллээх кэмгэ иһи эһигини тулуурдаах буолуугутун, демократияга бэрини-гитин, Россияны биер кэллн буолууга бэ-ринигитин бигэтин тутаргытыгар ыгырабын. Про-вокацияга киирэн биэримат, сыһыа сурахтары кыр-дымтаныман, сэргэх буолуун!

Бэрээдэк итиннэ тариллиһаах бөһүлүү бигини халбаһаабыт быраабылабытынан буолуохтаах.

Республика Президентэ уонна Правительствота эйэ уонна ойдохуу туһугар, республикага демократия принциптэре харыстанан хаалларыллааларын, эконо-мическай реформига дьулуһу салһанарын туһу-гар бары дьаһаллары ыһыһтара. Дьон нус-хас олороллорун уонна кинилэргэ куттал суох буоларын толору хааччылаһыт.

Биригэ буолуохтут — эйэлээх уонна айар-тутар быһыһы-майгыны онуона хаалларыаһыт, респуб-лика суверенитетын туруулаһааһыт.

КЫРДЬАБАСТАР СЫРДЫК МИЧЭЭРДЭРЭ

Бэлтоһо нэһилигэр 70-тан 94-гэр дьэри саастаах 14 ытын кырдыбаас олорор. Кинилэр социальнай кө-мүскэллээх буолууларымгар улахан бэлтоһо ууру-лар. Олохтоох дьаһалта, кырдыбаастар сибидэ-тэрэ күүгэйэр күнүһүгэр үлэин да, эраас эрэйи-буруйу да көрүсүбүт ветераннарын олохторугар-дьаһахтары-гар, күнүһүн кыһалдаларымгар мэлдьи көмөлөһө-лөр, өйөбүл буолаллар. Быһыл Россияга иккис сы-лын бэлэһэнэр Кырдыбаастар күнүһүн Бэлтоһого үөрүүлээхтик көрүстүлэр.

Алтынны 1 күнүгэр сэрин уонна үлэ ветеран-нарын дьаллэригтэн икки автомашинанан хомуйта-лаан адалтаатылар. Кини-лэри нэһилик обществен-ноһа истиннигэр көрүстэ-элбэх истиг, сылаас тыл-лар атилиһиннэр. Нэһи-лик дьаһалтатын баһы-лыга И. В. Саввин кыр-дыбаастары истиннигэр эр-дэлээн туран хас бири-динлэригэр 10-уу тыһ. солк бөрдүүктамн, 2-лик ит арыһы, 3-түү тыһ. солк харчыны, 5-тии ит убаһа этии биридн тон-на оту бөһө туттартаата. Итинн мустубут дьон дох-суи ыһыс тыаһынан — кө-рүстүлэр. Саастарын ту-хары үлэстэн атыһы бил-бэтэх кырдыбаастар бөһ-лэрин аадырхтарыгар атилиһит истиг-һиригэ тыһалартан убаһыа бы-һытыһыһылар.

Харда тыһы урукуута

ламматаһын кэпсэтэллэр.

— Мин армияга 1943 сыл атырдыах ыйын 16 күнүгэр ыгырыһыбытын, — дьитэ С. Е. Сыромятни-ков. — Оччолорго көрүсүбүт ырахаттарын барытын кэпсирим олус уһун буо-луода. Онон, быһатын эт-тэххэ, Японнигы утары сэрингэ кыттыбытым. Олор-тиһэр быһаһыгар кииртэллн сылдыбытым. Онно дойдубар тыһаһаах эргилиһэн дии санаабат этим. Сотору ыһаһы буо-лан дойдубар 1946 сыл-лаахха нэһилигит уонна үлэ-хэһас үөһүгэр түс-пүтүм. Сылгыһытынан үлэлиэбитим. Туппун атырдыарым үөрүттэн 85 — 95 бырыһыан төрөүү ылаттыы сылдыбыт көм-рэдээх этим. Оччотоогу көрүсүбүт ырахаттарын, эрэйи-буруйуу сыһа-лаабыттарыттан бүтүн олус долгуһа үөрдүм, эсди буоллуи.

Бизчэр кыттылаахтар-ымгар үөрөнөччилэр уон-на уус-уран самодеятель-ность кыттылаахтарыһы күүһүнэн иһиг программа-лаах концерт бэриһинэ. Ол кэнигтэн дьаһаһы-һыт кырдыбаастарын эмэ автомашинанан дьаллэ-ригэр тирдэтиһэлэн бирид-лэр.

Дмитрий
КАМНЕР,
кырдыбаастар сибидэ-
рия председател.

КАК СОСТАВЛЯТЬ КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

В связи с поступающими запросами специалистов и общим неудовлетворительным состоянием бухгалтерского учета на предприятиях района, в целях улучшения учета и отчетности на предприятиях и для большей информированности широкого круга руководителей, специалистов, предпринимателей, бухгалтерских кадров предприятий рекомендую и вниманию основное требование и указания к заполнению форм квартальной бухгалтерской отчетности в 1993 г., на основании которых будут составлены и будет произведена приемка налоговой инспекцией квартальных отчетов за 9 месяцев 1993 года.

1. При ведении бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций в суммах, округленных до целых рублей, применяется правило округления, в соответствии с которым суммы от 1 до 50 копеек включительно в расчет не принимаются, а суммы от 51 до 99 копеек считаются за целый рубль. Возникающие при этом суммовые разницы могут быть отнесены на результаты хозяйственной деятельности.

2. Предприятия, вновь созданные (не на базе ликвидированных (реорганизованных) предприятий и их структурных подразделений) после 1 октября, могут определить первым отчетным периодом 1 квартал следующего года, в данные которого и в последующие отчетные данные включаются результаты деятельности предприятия предыдущего периода (с даты приобретения прав юридического лица по 31 декабря предыдущего года).

3. При увеличении в 1993 г. предприятием лимита по средствам труда, относящимся к средствам в обороте, в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 20 марта 1992 г. № 10, в их состав могут переводиться основные средства, приобретенные после 1 января 1993 г. со стоимостью ниже данного лимита. На первоначальную стоимость переданного лимита. На первоначальную стоимость переданных основных средств делается запись по дебету счета 12 «малоценные и быстроизнашивающиеся предметы» и кредиту счета 01 «Основные средства».

На сумму начисленного износа основных средств делается запись по дебету счета 02 «Износ основных средств» и кредиту счета 13 «Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов». Одновременно сумма износа данных средств, рассчитанная по методике определения износа средств в обороте, принятой на предприятии, за минусом суммы износа, начисленной по основным средствам, отражается на счетах учета издержек производства или обращения в корреспонденции с кредитом счета 13. Кроме того, следует внести уточнения в данные по соответствующим субсчетам счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» и корреспондирующим с ним счетам, вызванные переводом предметов из состава основных средств.

4. Для отражения в бухгалтерском учете и отчетности имущества предприятия осуществляется его оценка в денежном выражении путем суммирования фактически произведенных расходов, если законодательством РФ, Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ или другими нормативными документами Минфина России не предусмотрены другие виды оценки. В связи с этим переоценка производственных запасов и готовой продукции по решению предприятия (за исключением их оценки по окончании отчетного года в соответствии с пунктом 53 Положения о бухучете и отчетности в РФ) не допускается.

5. В соответствии с пунктом 62 Положения о бухучете и отчетности в РФ предприятие вправе остатки по полученным займам показывать с учетом причитающихся на конец отчетного периода и уплаты процентов. При этом причитающаяся на основе заключенного договора на конец отчетного периода и уплате сумма процентов отражается по дебету счета 31 «Расходы будущих периодов» либо счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счетов учета заемных средств (90, 92, 93, 94, 95). По мере погашения задолженности по заемным средствам уплаченные проценты относятся к кредиту счета 31 либо 76 на счета учета соответствующих источников их уплаты (26 «Общехозяйственные расходы», 08 «Капитальные вложения», 81 «Использование прибыли» и др.).

6. Предусмотренный пунктом 75 Положения новый срок представления квартальной бухгалтерской отчетности вводится начиная с отчета за 1 полугодие 1993 г.

7. Изменения и дополнения № 2 инструкции ГНС РФ от 9 декабря 1992 г. «О порядке исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость»

и уплаты налога на добавленную стоимость» уточнен порядок бухучета сумм налога на добавленную стоимость, в соответствии с которым введен новый счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям».

Для отражения остатков по этому счету в разделе II актива баланса сводится строка 175. Вписываемая от руки. В графе 3 «На начало года» по этой строке показывается сальдо по счету 68 «Расчеты с бюджетом», субсчет «Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ресурсам», отраженное в годовом отчете за 1992 г. по строке 230 в графе 4.

8. Предприятия, применяющие в бухгалтерском учете производственных запасов счет 16 «Отклонения в стоимости материалов», остатки по этому счету отражают по вписываемой строке 176 баланса предприятия. По этой строке также показывается запасы и затраты, не нашедшие отражения в предыдущих статьях раздела II актива баланса.

Советы специалиста

9. При заполнении Справки о движении средств финансирования капитальных вложений и других финансовых вложений следует руководствоваться рекомендациями, приведенными в письме Минфина России от 18 февраля 1993 г. № 15, а также следующим:

в случае, если предприятие имеет другие собственные источники, кроме указанных по строкам 010 «Износ (амортизация) основных средств» и 020 «Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия» Справки, то по вписываемой строке 015 следует отражать износ нематериальных активов, а по строке 025 — прочие;

в графе 3 «Остаток на начало отчетного периода» отражаются не сальдо по счетам 02 «Износ основных средств», 08 «Фонды специального назначения», 02 «Долгосрочные кредиты банков» и т.д., а неиспользованные собственные и привлеченные средства, (т.е. сумма источников, имеющихся в предыдущем году и не перекрытая затратами 1992 года на капитальные и другие долгосрочные вложения);

в графе 4 «Начислено (образовано) за отчетный период» показываются нарастающим итогом с начала года амортизационные отчисления на полное восстановление производственных и непроизводственных основных средств, износ нематериальных активов, отчислений в фонды накопления или прибыли, остающихся в распоряжении предприятия и направленных в качестве источника финансирования долгосрочных вложений; полученные заемные средства от учреждений или других предприятий; поступающие бюджетные ассигнования, ассигнования из внебюджетных фондов, средства в порядке долевого участия в строительстве и т.п.

в графе 5 «Использовано за отчетный период» отражаются данные по распределению источников собственных и привлеченных средств с учетом фактически произведенных в отчетном периоде затрат и вложений по дебету счетов 04 «Нематериальные активы», 06 «Долгосрочные финансовые вложения», 07 «Оборудование и установка», 08 «Капитальные вложения». При этом следует иметь в виду, что определяя размер и виды источников для дальнейшего осуществления процесса долгосрочных вложений (графа 6), в первую очередь в качестве покрытия капитальных вложений считаются амортизационные отчисления на полное восстановление основных средств, а на приобретение нематериальных активов — их износ. При распределении источников с учетом фактически произведенных услуг в момент ввода объектов основных средств в эксплуатацию необходимо иметь в виду ранее учтенный источник покрытия и части, относящиеся к стоимости оборудования, требующего монтажа и числящегося по состоянию на 1 января отчетного периода на счете 07 «Оборудование и установка» и других затрат;

суммы в графе 6 определяются как сложение данных по графам 3 и 4 за минусом данных в графе 5. Итоговая сумма по графе 6 должна быть равна или меньше суммы граф 3 и 4.

10. Превышение дебетового оборота по счету 81 «Использование прибыли» над полученной прибылью по счету 80 «Прибыли и убытки» отражается по строке 350 «Убытки отчетного года» баланса без корреспонденции по этим счетам в течение года.

11. При отражении в бухучете выручки от реализации и финансовых результатов при совершении внешнеэкономических операций обращается внимание, что предприятия открывают к счету 52 «Валютный счет» следующие субсчета: «Транзитные валютные счета», «Текущие валютные счета» и «Валютные счета за рубежом». При отражении операций на транзитных и текущих валютных счетах

следует руководствоваться инструкцией Центрального банка РФ от 29 июля 1992 г. № 7 «О порядке обязательной продажи предпринятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке РФ».

Продажа иностранной валюты предприятием (включая обязательную продажу части валютной выручки) отражается на счете 48 «Реализация прочих активов». По дебету этого счета показывается балансовая стоимость иностранной валюты в корреспонденции со счетом 52 «Валютный счет» (субсчет «Текущий валютный счет») либо со счетом 57 «Переводы в пути» и по кредиту — сумма в валюте РФ, полученная предприятием за проданную иностранную валюту в корреспонденции с дебетом счета 51 «Расчетный счет». Балансовая стоимость иностранной валюты, подлежащая продаже банком согласно поручения предприятия, первоначально отражается по дебету счета 57 «Переводы в пути» в корреспонденции с кредитом счета 52 «Валютный счет» (субсчет «Транзитный валютный счет»), с последующим отношением стоимости этой валюты в дебет счета 48 при поступлении рублевого эквивалента на расчетный счет.

При покупке иностранной валюты ее стоимость зачисляется в дебет счета 52 «Валютный счет» (субсчет «Текущий валютный счет») в сумме, определенной путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка РФ на момент зачисления, в корреспонденции с кредитом счета 51 «Расчетный счет» (или 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»). Превышение курса покупки иностранной валюты над курсом Центрального банка РФ отражается по дебету счета 81 «Использование прибыли» и кредиту счета 51.

12. В случае совершения внешнеэкономических операций при использовании метода определения выручки от реализации продукции (работ, услуг), товаров и иного имущества по мере ее отгрузки отражение по кредиту счетов реализации и определение финансовых результатов по этим операциям производится на дату отгрузки и сдачи счетов в банк для предъявления и оплаты иностранному покупателю или комиссионеру; при совершении товарообменных (бартерных) сделок — по дате накладной или приемно-сдаточного акта на отгруженные товары по таможенной стоимости, указанной в грузовой таможенной декларации.

При использовании метода определения выручки от реализации продукции (работ, услуг), товаров и иного имущества по мере ее оплаты отражение по кредиту счетов реализации и определения финансовых результатов производится на дату поступления выручки на транзитный валютный счет (при расчетах за экспорт в валюте РФ) предприятия или комиссионера. При совершении товарообменных (бартерных) сделок учет реализации и определение финансовых результатов производится исходя из таможенной стоимости поступающего имущества (товаров), указанной в грузовой таможенной декларации, на дату его оприходования.

При осуществлении предприятием закупок товаров по импорту исчисление покупной стоимости поступающих товаров производится исходя из их таможенной стоимости в иностранной валюте.

Пересчет таможенной стоимости, указанной в иностранной валюте, в рубли производится по курсу Центрального банка РФ, действующему на дату принятия и оформления грузовой таможенной декларации.

13. В форме № 2 «Отчет о финансовых результатах и их использовании»:

при заполнении строки 040 следует иметь в виду, что в себестоимость продукции (работ, услуг) по элементу «Прочие затраты» включаются платежи за полученные лицензии, право пользования патентами и т.п., производимые в виде периодических платежей, исчисляемых и уплачиваемых в порядке, определенном договором (в форме роялти);

по строке 070 отражаются положительные и отрицательные курсовые разницы по валютным счетам, а также операции в иностранной валюте, включаемые в состав доходов и расходов от внешнеэкономических операций в соответствии с Положением о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли, утвержденным постановлением Правительства РФ от 5 августа 1992 г. № 352 по согласованию с ВС РФ.

(Продолжение следует).

